

# Siranya



Iyan Filandéri de ye nin sεbe sεbεbaga ye  
Ne Ouattara Vincent de y'a yεlεma julakan na

---

Bibili vεrise miw b'a kɔnɔ, o bɔra Semεri kɔnɔ.  
Kalan yɔrɔ copyright 2000, o dadili bɔra bibli jɛnkulu fε  
min be dijε bεε kɔnɔ

---

# Kuma kunbabaw sɔɔcɔɔs wɔɔcɔɔs gafe

1. Foroba siranya	3
2. Siranya sininyɛsigi koo la	8
3. Saya nyɛsiran	19
4. Sefɛnw nyɛsira	25
5. Siranya koow ni Ala koo	31

**1**

## Foroba Siranya

Adamaden ka nyenemaya tε taa ka siranya dan. Ma caama fε, siranya bε adamadenw ka hεrε, ni a ka ninsɔndiya, ani a ka jigi bɔsi u la. Siranya bε se fana k'an ka miiriw n'an ka koo caama muruku.

Siranya ye fεn ye, min bε sɔrɔ adamadenw bεε ka miiriliw kɔnɔ, ani siranfεn ye u bεε kelen kelen sɔrɔ u ka nyenemaya kɔnɔ fana ka ye.

O de y'a to an ka daa bεna se o kuma kun ma, walisa ka se ka yelen sɔrɔ a la kitabu sababu la. Sani an ka daa se kuma kun ma, an ka hakili to fεn dɔ la, min bε se k'an kabakoya.

### **1. Fan dɔ fε, siranya ye fεn nyuma ye :**

Tuma dɔ, an bε sigi ka miiri ko siranya ye fεn jugu ye. K'asɔrɔ, fan dɔ fε, siraya bε se ka ke tɔnɔ fεn ye an fε.

Siranya bε an nyɔti tuma dɔ an bε wuli ka geleya wala kunkoo dɔ kεlε. A file nin ye, n'a sɔrɔla ko an ye marifa ci kan mεn yɔrɔ dɔ la, wala an ye waraba konbo kan mεn sira kun na, siranya b'an gbεn ka don bonw kɔnɔ walisa an kana bɔ. O koo fan fε, siranya b'a to an bε fεεrε hakilima yaala an yεrε ye. A bε ten fan caama fε. Ne bε miiri ko siranya ye Ala ka lanyini fεn dɔ de ye. Ni geleya dɔ bε nana i fε, n'i sirana, o ye hεrε ye i fε, siranya b'an cogiya ani k'an kisi geleya ma.

Siranya b'a to an bε koo dɔ famu joona, a b'an dεmε an bε boli, wala an bi dogo ka kisi gεleya dɔw ma.

Nka, siranya tε se k'an nagasi tuma dɔ an ka ŋεnεmaya kɔnɔ wa?

## **2. Siranya bε se ka kε an ka halakili sababu ye :**

Tuma dɔ siranya bε bonya, fɔɔ an tε se k'an nisɔndiya, a bε an bali ani k'an murukun gεleya dɔ nyε fε. O la, an tε se ka foyi kε, an tε se ka foyi latigε, dɔ le bε fara an ka kunko kan. O cogo kelen na, siranya ye see sɔrɔ mɔgɔ caama kan, foo u bε sigi ka miiri ko nin fεn le bεna kε nin gεleya kɔfε, wala ko fεεrε yεrε tεna se ka sɔrɔ nin koo la pewu. O siranya sifa de bε wele ko siranya damatεmε. O siranya sifa bε mɔgɔ ka miiri tunu, k'o tigi ka ŋyεnεmaya cεn, ani ka hεrε ni nisɔndiya, ani jigi bεε bɔ mɔgɔ kɔnɔ.

Nka fεn jume de bε mɔgɔ bila o siranya sifa la, ani an bεna fεrε jume le sɔrɔ o la ?

Nin sεbε deni nin kɔnɔ, an bεna sinsin fεn min kan, o fεn min bε mɔgɔ bila siranya la, ani cogo min b'a yira ko ni mɔgɔ ye a jigi la Matigi kan, a bε se ka see sɔrɔ o siranya kan, ani ka o siranya mada pewu.

### **a. Sininyεsigi ka siranya :**

Miiri min bε mɔgɔ minε sinyε caama, o ye sininyεsigi ka koo de ye. Sininyεsigi gundo ka bon fɔɔ ka tεmε, o de kεra sababu ye, mɔgɔ tε se k'a wɔgɔbi k'a dɔn. Ani o sininyεsigi

ka dɔnbaliya kera nyinigali caama ye mɔgɔw fɛ, fɔɔ tuma dɔ, a bɛ ke siran koo ye, fɔɔ an b'an yere nyiniga ko mun de bɛna se an ma ? Dinyɛ mɔgɔw bɛɛ ka siranya yeleylena ye min ye, o ye ka sira mɔgɔ fagabagaw nyɛ, wala wagatiw ka yelemani koow nyɛ. An ka jamana ka wariko gɛleya wala a fanga nyini cogo bɛ se fana ka siranya bila an na. An bɛ se fana ka siran bɔnɛ koo dɔw nyɛ, min ye bana koo ni sira ka gasarakow min bɛ fɔ fana ko (asidan) ...

Nka an bɛna nyɛ sɔrɔ o sininyɛsigi siranya koo kan cogo jumɛ ? Tuma dɔ, o siranya koo nunu bɛ ke tinyɛ koo ye, tuma dɔ fana a tɛ ke tinyɛ koo ye. Jigi laLEN Matigi kan bɛ se ka o siranya gɛn cogo di ? An bɛna jaabili damani dɔw di.

### **b. Saya koo :**

Fɛn filanan min bɛ nan ni siranya ye, o ye saya ye ? An bɛ sɛkɔ tugu k'a fɔ ko o ye siranya ye min an t'a bɔ fan lɔn, kamasɔrɔ an bɛ se k'an yere nyiniga ko mun le bɛna se an ma, an sani kɔ. Wagati gɛlenw ka koo fana bɛ se ka siranya don anw na, o min bɛ se k'an don saya la. An bɛ se ka siran tɔɔrɔ nyɛ, wala dimi, min bɛ se ka se an ma sani saya ka nan. K'a sɔrɔ, kitabu bɛ jigi di an ma saya ni nyɛnɛmaya koo la, ani ka jigi di an ma saya yere kɔfɛ. An an bɛna ye, ko danaya barika la Yesu Kirisita la, jigibaa bɛna ke an fɛ saya kɔfɛ. O jigi bɛna an ka dusu kasi koo ban, ani ka saya nyɛsiran bɔ an na.

**c. Ala:**

Mɔgɔ dɔw bε ye u bε siran Ala yεn. An bε se ka tinyε di u ma fan jumε fε? Yala fεn nyuma lo ka siran i ka jurumu koo ka kiri nyε wa ? Ani cogo jumε na an bε se ka bɔsi o siranya fε ? Mɔgɔ bε se ka Ala dɔn, ani ka taama n'aye jεnyɔgɔya kɔnɔ kasɔrɔ siranya tε i minε wa ? An bεna jaabili di o nyinigaliw bεε la.

**d. Fariya koow :**

En lamini cεw dɔw wala musow dɔw yεrε bε se ka siranya bila an na u ka kewale juguw kɔsɔn ? O siranya yεrε bε dɔw cɔcɔ u ka sow kɔnɔ. Dɔw fε fana u ka baara kε yɔrɔ de bε siranya bila u la, dɔw fε, siginyɔgɔn juguw lo, dɔw fε, mɔgɔ fagalaw de bε u ka cin kɔnɔ. An bε se ka fεrε sɔrɔ o siranya la cogo jumε ? Danaya Yesu Kirisita la bε se ka o siranya mada wa ? An bεna miiri nyɔgɔn fε o nyiningaliw la.

**e. Fangatigiw :**

Fεn laban belebeleba file nin ye min bε mɔgɔ siran : Mɔgɔ caama bε siran dibi fangatigiw nyε, o minw an bε se ka u wele fana ko nii juguw ni jinεw, ni jinεmoriya koow, ni dibina koow. Ni an ye danaya kε Yesu Kirisita la, Ale bε se k'an hɔrɔnya ka bɔ o siranya koow la, ani ka hεrε ani nyεsuma di an ma. An bεna o de nyε yira sisan.

**3. Yesu de ye hεrε Masakε ye :**

K'an to dinyε nin kɔnɔ, o min siranya b'an ka miiriliw n'an ka dusukun nyagamina, an ka hakilinan taa la, o ye ka Matigi

Yesu Kirisita yira aw la. O min ye H̄ere Masace ye. K'amasorɔ an ka siranya bε ban Ale sababu la.

Ka se ka nin sura nin ban, an bεna yɔrɔ fila kalan, o min bε kumana siranya koo la. O yɔrɔ fila bεε bε bo Zaburuw la, o min ye donkiliw ye ka bɔ masace Dawuda fe.

An ka lanyini taa ye min ye, o ye ko nin yɔrɔ kalantaa ka h̄ere ni jigi di a kalanbaaw bεε ma.

*«Dawuda ka zaburu. Matigi ye ne ka kene ni ne kisibaa ye. Ne na sira jɔni nyε? Matigi ye ne nii marabaa ye, ne jaa na tige jɔni nyε? Mɔgɔ juguw nana ne kama ko u bε ne farisogo dun tuma min na, ne kεlεnyɔgɔnw ni ne juguw kɔni, u talonna ka bin. Hali ni kεlebolo ye daga sigi ne da la, ne dusukun tεna siran fewu. Ni kεlε wulila ne kama, hali o, ne jigi na sigi. Ne ye fεn kelen deli Matigi fe, ne na o de nyini. Ko ne ka sigi Matigi ka so kɔnɔ ne sii tilew bεε la ka Matigi nɔɔrɔ file, ka kakabakoya a batosoba la, katuguni a na ne sigi a ka finiso kɔnɔ degun don na, ka ne dogo a ka finiso dogodogo la. A na ne yεlεn fara kan.»*  
 (Zaburu 27: 1-5)

*«Ni ne siranna tuma min na, ne na ne jigi da i kan. Ne na Ala tanu a ka kuma fɔlen kɔson. Ne ye ne jigi da Ala kan, ne tεna siran foyi nyε. Mɔgɔ sata bε se ka mun kε ne la ? U bε tile ka ne ka kumaw*

*yεlεma, u bε ko jugu dama miiri ne kama. U bε nyɔgɔn lajε ka u dogo ka ne sen nɔw kɔlɔsi, k'a masɔrɔ u b'a fε ka ne faga.*

*I bε ne ka kunfetaa cogo bεε kɔlɔsi ka ne nyεji mara minen kɔnɔ. U sεbennen tε i ka kitabu kɔnɔ wa ? Ni ne ye i tɔgɔ wele don min na, ne juguw na u mabɔ. Ne y'a dɔn ko Ala bε ne fε, Ne na Ala tanu a ka kuma fɔlen kɔson. ɔwɔ, ne na Matigi tanu a ka kuma fɔlen kɔson. Ne ye ne jigi da Ala kan, ne tεna siran foyi nyε. Mɔgɔ sata bε se ka mun ke ne la ?*

*Ala, ne ye dafale min ke i la, ne ka kan ka o bɔ. Ne na barika dali saraka bɔ i ye.*

*K'a masɔrɔ i ye ne kisi saya ma ka ne sen kisi binni ma, walisa ne ka taama Ala nyε kɔrɔ nyεnemaya kεnεyeelen na.» (Zaburu 56: 4-7; 9-14)*

---

---

## 2

## Siranya sininyεsigi koo la

### 1. Mɔgɔ sii tε sini ka koo dɔn:

Sini koo ka siranya, o min ye ko mun le bεna se an ma, o siranya sifa ka caa bi. An bε dinyε min na, sini koo ka siranya de ka bon mɔgɔw ka dusukun na ka tεmε fεn bεε kan. An bε

siran ko kεlε dɔ mankan kana ke yɔrɔ dɔ la ani o finteni kana se an ma ; wala an kana bɔnɔ an ka baara la ; wala ko an ka sumaw tεna nyε nyina san nin na ; wala ko bana kana an minε, i n'a fɔ sida bana, wala bana min bε wele ko kanseri bana, wala ko mɔgɔ fagabaw kana bi an kan ani o nyɔgɔnaw...

Tinyε na, an tε sini ka koo dɔn, o kera sababu ye ka siranya ni jaatige ni hami lase dɔw ma kosεbe.

Kunagoya ye min ye, o ye ko o sini ka siranya kera sababu ye ka dɔw nyɔti foo u wulila ka cogo nyini ka o sini ka koo dɔn ka tεmε joosɔnnaw fε ani karamɔgɔw fε, wala yelikelaw ani subagaw fε.

An balima danabaw minw bε Kitabu kalan, u b'a dɔn ko kitabu jεni tε ni joosɔn koo wala dibinan koo sii ye, katuguni an b'a fɔ u ye tuma bεe ko u ka u yεre kɔlɔsi o koow ma. Nka, n'a sɔrɔla ko dɔw bε u yεlεma jinaw fε ka se ka u ka siranya mada, kunkankoo min b'a kɔfε, o bεna juguya ka fara fɔlɔ taa kan yεre.

Sini ka siranya kera siranya ye minw fε, u bε se ka mun de kε sa ?

Kitabu bε mun fɔ o koo la ?

## **2. Dususuma kuma bε sɔrɔ kitabu la :**

Kitabu bε an lasɔmi ko an k'an jigi la Matigi kan, katuguni Ale de ye an ka sininyesigi ka kuntigi ye.

An bε se ka o nyɔgɔna ko tan tan sɔrɔ kitabu kɔnɔ, ni o ye ko Ala bε kumana mɔgɔw dɔw fε, wala gbasotigiw fε, wala jamana mɔgɔw dɔ ma, k'a fɔ u ye ko: «Aw kana siran» wala ko : «Aw kana siran foyi nyε kamasɔrɔ ne bε ni aw ye !»

A bε kumana mɔgɔ minw fε o cogo la, u kera mɔgɔw ye minw tun bε ni gεleya ye sininyesigi koo la, wala kojugu dɔ tun bε u dεndεna : i n'a fɔ kεlε koo, wala minw gεna ka bɔ u ka jamana la, wala tɔrɔ dɔ ye u sɔrɔ. Ani o nyɔgɔna caama...

### **a. Ezayi ka kitabu yɔrɔ dɔ file nin ye :**

An ka o yɔrɔ dɔw kalan, o min b'an lasɔmi ko an kana siran. O kama, kuma kisε min bɔɔra Ezayi yεrε daa la, o file sura 43, haya 1 ka se 4 ma.

*«Ayiwa sisān Yakuba, Matigi min ye i da, Israël ale min ye i dila, a ko: i kana siran, k'a masɔrɔ ne ye i kunmabɔ. Ne ye i wele i tɔgɔ la, i ye ne ta ye. Ni i bε jiw cεtige tuma min na, ne na kε i fe yen. Ni i bε bajiw cεtige tuma min na, u tεna i tunun. Ni i bε tasuma cεtige, a tεna i jeni, tasuma mana tεna i jeni. K'a masɔrɔ ne, Matigi, ne ye i ka Ala ye, ne, Israël ka Senuma, ne ye i Kisibaa ye. Ne ye Misira di ka kε i kunmabɔ sara ye, ka Etiopi ni Seba di ka bila i nɔ na. K'a masɔrɔ i ko ka bon ne*

*bolo, i ka kan ni bonya ye sabu ne be i kanu. Ne na cew di i no na, ka siyaw di ka ke i ni kunmabsara ye.» (Ezayi 43: 1-4)*

### i. Ezayi ka kuma tun nyesina min ?

Ezayi ka kuma, ni o tun ye jigi sigi kiraya kuma ye, o tun bənna ni wagati ye, min Isirayeli denw, ni u be wele fana ko Zuda bənsənw, tun bəna wagati gəlen cətigə. A tun bəna a ka jamana halakilitə ye. Jamana wəre məgəw n'a zeruzalemu məgəw cə, ani ka məgo caama ka joli woyotə ye sirabaw kan, ani minw bəna to sii kan, u bəna olugu cə fana ka taa ni u ye jamana wəre la yərə jan. O la, u ka sininyəsigi koo tun kəra jərə ye u ma kosebə, u tun be siran bəne koo nyə, u tun be siran fana ko Matigi bəna ban olugu la.

Isirayelidenw ka koo tun be siranya kun bə u fe, nka Matigi y'a fə a ye ka bə a ka cira daa la ko: «Aw kana siran. »

K'a sərə, Matigi ma nin lasəmili kuma di : min b'a fə ko «aw kana jərə,» kaməsərə, A tun y'a latigə k'a ka məgəw kisi bənbə koow ma !

O cogo kelen na bi, Matigi ma lahidu sii ta məgo sii ye ko Ale bəna an kisi gəleyaw ni kərəbəliw ma.

An ka jigi te foyi fə an ye, gəleyabaw be danaba caama bugəra ka ben bi nin na. N'a be o cogo la, Matigi b'a fe ka mun de fə tuma min na a y'a fə ko: «aw kana siran, aw ja kana tige» ?

**ii. Matigi bëna to ni anw ye :**

An ye yɔrc min kalan ten, o yɔrc ye tīnye yere de fɔ. Ala ka jama min tun bε yen Cira Ezayi wagati la, olugu tun bëna tēmē jiiw ni tasuma cëma yere de. An bi mɔgɔw fana bε se ka o gεleya sifa dɔn.

An kumana o jii ni o tasuma min koo la, o bε kɔrɔbɔliw, ni gεleyaw, ni tɔɔrc de yira. Ezayi bε min fɔɔra, o ye ko tuma min an bε o gεleyaw cëtigera, Matigi bε n'anw ye.

A file, tuma min an bε gεleyaw kunbε, ni sininyesigi kera siranya ye an fε tuma min, an b'a fɔ ko Matigi bana anw na. Ayiwa, cira Ezayi b'a fɔ an ye ko Matigi ma ban anw na.

An bε dinye min na, Ala tε layidu ta anw ye ko an tēna gεleyaw kunben. Nka, a bε lahidu ta an ye ko Ale bëna ke ni anw ye tuma bεε, anw min kera a ka mɔgɔw ye. O tīnye kuma de ka kan k'an jigi sigi, ka siranya ani sininyesigi siranya bɔ anw na.

K'a ta sisan, n'an y'a lɔn ko Matigi bε n'an ye, an m'an kan ka siran tugu. Nka sisan, an bëna lɔn cogo di ko Matigi bε ye, ani ko A bε ni anw ye?

**iii. Ala bëna dëmeli ke :**

Ala tēmēna cira Ezayi fε k'a ka kanuya yira a ka jama ma. Bi fana, mɔgɔ o mɔgɔ min b'a jigi la Yesu Kirisita kan, Ala b'o tigiw kanu. Sini koo mana ke cogo o cogo, an bε se k'an jigi

Ia Ala kan: Ala bëna a ka kanuya, n'a ka kantigiya yira an na fcc ka se laban ma.

Ayiwa, Ala bë a ka kanuya yira an na cogo jumε, tuma min an bë gεleya sifaw dɔw kɔnɔ wa?

Kitabu faani lo ni nyeyirala caama ye, min bë Ala ka kanuya yira a ka mɔgɔw ka fan fε, tuma min u bë gεleyaw kɔnɔ. O gεleyaw bεe kelen kelen kɔnɔ, Matigi bë jaabili kabakoma ke. Matigi bëna a ka kantigiya yira, A bëna a ka kanuya yira nin sεbe kalanbaw bεe ma, tuma min na aw bëna ke kɔrɔbɔli kɔnɔ.

Tuma dɔ, Matigi bë jaabili ke ka yεlεmani kura don an ka nyenemaya la. A bε an ka makonyε fεnw di an ma, tuma min an b'a miiri ko fεn dεsεra an na. A bε se k'an foni ani k'an bɔsi farati koow ma.

K'asɔrɔ dɔw fε, Matigi bë u dεmε, ani ka u tanga koow dɔ ma, k'a ka hakilitigiya di u ma, k'u barika lakuraya, walisa u ka se ka see sɔrɔ u ka barikantanyaw ma.

Demensen ma deli ka fεn min ke a ka nyenemaya kɔnɔ ka ye, a bε siran ka o ke. A bε o cogo la ni den min b'a fε ka wuli ka taama kura ye, a bε siran ka sen bɔ. Kamaleden siyεn fɔlɔ ka tugu a face kɔ kongo yaala la, a bε sira. Nka ni a face y'a jaagεleya, a bε barika sɔrɔ. Den ka kan ka min ke, ni a face ye nyeyirali dɔ ke, wala k'a jaa gεleya d'a ma, o b'a dεmε ka siranya gbεn ka bɔ a la. A bε o cogo kelen na ni Matigi ye, A

bε an cεma, ani an bε se k'a kan lame ka tεmε kitabu kalan fε. N'an hakili toora o tinyε kumaw la, an bε yɔrɔ jan siranya min filera, o sini ka siranya bεna ban.

### **b. Poli ka kitabu yɔrɔ dɔw kalan koo :**

Sani an ka nin baro sen laban, an ka poli ka kumaw dɔw kalan. A bε o jigi kuma kelen de fɔra fana: Matigi ka kanuya tε ban, barika b'ara, ani a ka senu ka tεmε fεn bεε kan. O miiriya ka nan ka siranya n'an ka hamina koo bεε gbεn!

«*Ne y'a dɔn k'a jεya ko saya wo, nyεnεmaya wo, meleke w wo, kuntigiyaw wo, sisān fεnw wo, fεn nataw wo, sebaayaw wo, sankolola fεnw wo, dugukolo kan fεnw wo, wala dafεn sifa o sifa, olu si tεna se ka an fara ka bɔ Ala ka kanuya la min bε Krisita Yesu an Matigi la.*»

(Oromεkaw 8: 38-39)

### **3. An k'an ka siranya koo sigεsigε:**

An ye yɔrɔ damani dɔw file kalan tεmεni la, fεn min bε se ka sininyεsigi siranya bila an na. Ani an ye aw jaa gεleya ko aw k'aw ka danaya n'aw ka jigi kε Matigi ye, kamasɔrɔ, aw ka nyεnεmaya mana gεleya sɔrɔ cogo o cogo, aw bε se k'aw jigi la a ka kantigya kan.

An kɔna ka fɔ ko siranya bε se k'an dεmε ka koo dɔ nyε, wala a bε an nyɔti k'an don koo dɔ la. O cogo la fana, a bε se k'an dεmε walisa an bε janto koo dɔ la ka nyε. Siranya bε se fana k'an dεmε an bε latigeri hakilima kε. Siranya bε se ka kε

sababu ye fana k'an muruku, ani k'an ka nyenemaya bëe cën.

O de kɔɔn, an ka kan ka fɛn fɔlɔ min kε, o ye ka miiri jagabɔ fɔlɔ, k'a file ni siranya min b'an na, n'a nyuma don wala n'a nyuma tε. Ani k'a file fana, fɛn min b'an sirana, yala n'o siranya bëna se ka yelëma ka kε tinye ye, wala a tε se ka kε tinye ye.

Mɔgɔ dɔw bε yen, olugu bε siran ka don avion kɔnɔ ka taa yɔrɔ dɔ la. Kamasɔrɔ, u bε siran ko avion kana bɔ sanfε ka ben ka yereke ni olugu ye. O siranya b'a bali avion don na a sii tile bëe la ! Ahh o ye nimisa ye sa ! Tinye do, tuma dɔ avion dɔw bε ben ka mɔgɔ caama faga. O koo fana kε man di. Fɛn min b'a to avion bε ben, o ceeñi fɛn ka dɔgɔ, o de b'a to an bε yelε avion kan ka sɔrɔ an tε siran.

Ayiwa mun de bε ele siran ? I yere sigesigε k'a file n'o siranya bε se ka yelëma ka kε tinye koo ye, wala ni ele ka siranya bε nan ka bɔ i ka fɛn yetaw la, o min ye dinye ka gelyaw ye.

#### **4. An ka kɔrsili don :**

Siranya bε se k'a ka baara kε. A bε se fana ka kε sababu ye, walisa an bε miiri nyuma latige ka se ka kisi sini ka siranya ma. I bε siran ko sida bana bëna i minε wa? N'I b'a fε ka kisi sida bana nyε, I ka I yere tanga musu koo ma, n'I ma furu. I bε sirana ko samiya tɛna nyε I fε wa? Wala ko I bëna bɔnε I ka baara la wa? Wala ka kεlew sɔrɔ ni mɔgɔw ye wa? Ayiwa,

a ka fisa I ka kɔn ka miiri fεεrε nyuma koo la min bε se ka I tanga o koo la. Nka I na se ka kisi o koow ma cogo di.

### **5. Sininyεsigi ka gεlεya:**

A gεyalen don Adamadenw bεε fe ko mɔgɔ sii tε se ka labεni kε a yεrε ye ka kisi sini ka gεlεya sifaw bεε ma.

Ni mɔgɔ ko a bε sini koo dɔn, I bε taa sɔrɔ ko a ka lɔni gbuni lo. Nka an man kan ka siran sini ka koo nyε, ani o bε kε sababu ye k'an ka nyεnεmaya nagasi bi.

### **6. Matigi b'a ka hεrε di :**

N'an bε delili kε ani ka kitabu kalan, an ka siranya bε se ka mada, ani an bε see sɔrɔ an ka hamina koo kan, ani k'a lɔn an bεna kε cogo min na ka see sɔrɔ o koo bεε kan. Ciden poli ye dɔ fɔ a ka bataki dɔ la, a ye o min ci filipukaw ma.

«Aw hakili kana nyagami foyi la, nka fεn o fεn ko  
bε aw la, aw ka o nyini Ala fε ni deliliw ni delilibaw  
ni barika dali ye, N'o kεra, Ala ka hεrε min bε  
tεmεn mɔgɔw ka miiriliw bεε kan, o na wa  
dusukunw ni aw ka miiriliw mara Krisita Yesu la.  
O bεε kɔ, balimaw, ko minnu ye tinyε ye, ko min  
bε bεn bonyali ma, ko min tilenen bε, ko min jεlen  
don, ko min ka di, ko min ka nyi, ko min ka kan ni  
tanuli ye, aw ka miiri o kow bεε la.»

(Filipukaw 4: 6-8)

Nin yɔrɔ kalani kɔ, an b'a ye delili barika la, Ala be hɛre di. Tuma o tuma ni hamि be anw na, wala ni siranya lo, wala a mana ke fɛn o fɛn ye, kunadiya be an fɛ ka se ka gɛre Ala ra ka o kun koo bɛɛ fɔ a ye. K'an to delili la, Ala be nan an fɛ k'an dusu suma, k'an jigi tugu.

Poli be taa nyɛ k'an jaa gɛleya ko: « *fɛn min ye tinyɛ ye, min tɔgɔ nyuma be fɔ, min tileni be, ani min saniyalen be, o ka ke an ka miirina taa ye...* »

Siranya mana an minɛ, an ka miriliw bɛɛ be taa o siranya fɛn na, ani an be jɔrɔ ko mun de bɛna se an ma. Tuma dɔ an ka miriliw be taa ko kɔrɔw dɔw wuli, o min tɛ na se ka ke tinyɛ ye ka ye. An ka miriliw tɛna se ka o koo yɛlɛma, fɔɔ ka juguya le. N'a be o cogo la, an bɛna se ka o miriliw gɛn ka bɔ cogo jumɛ na an ka dusukun kɔnɔ ? An mako be ka o mirili juguw yɛlɛma a ka ke mirili senuma ye. An do bɛna yɛlɛma fan jumɛ fɛ ka mirili nyuma sɔrɔ? Fɛre nyuma ye min ye, o ye ko aw ka kitabu kalan.

Kitabu kɔnɔ, an be Ala ka miriya sɔrɔ a kɔnɔ. An be kuma sɔrɔ o min ye tinyɛ kuma ye, a nyɔgɔn tɛ ye, ani o kuma tileni be.

Ala ye min fɔ a ka kitabu kɔnɔ, n'an b'a sigesigɛ, an ka miiri bi bɔsi ka bɔ siranya bolo. N'o kera, an tun be siran fɛn min nyɛ, o siranya be yɛlɛma ani an be jaa gɛleya ni jigi sɔrɔ sini kan.

O cogo la, a ka nyi an ka to ka kitabu kalan. O cogo la an bëna bën nyuma sɔrɔ ni Matigi ye. An Faa min bë sankolo la, a b'a fε k'an ka siranya ban, i n'a fɔ bangebaa nyuma bë cogo nyini k'a ka dence bɔ siranya bolo cogo min.

## 7. Jigi :

An bë kumana siranya koo la, o siranya min bë se ka nan ni gεlεya ye an ma sini. Danaba sεbε o danaba sεbε, sini bë ni jigi banbali ye danaba sεbεw fε. Kamasɔrɔ lon dɔ, Ala bëna an kunu k'an bɔ suuw cεma walisa an ka se ka nyεnεmaya kudaye ni Ale ye a ka masaya la, siranya tεna kε o yɔrɔ la tugu. Sini ka koo bë ni sigasiga ye, nka jigi nyuma min b'a fε, o jigi ka kan k'an wasa ani k'an dεmε walisa an ka see sɔrɔ lon o lon ka siranya kan.

*«Ne ye ne jigi la Matigi kan,  
ne jigi sεmεlen bε ale la,  
ne jugu bε a ka kuma kan.  
Ne bε Matigi makɔnɔli kan,  
ɔwɔ, ka tεmεn kɔlsilikεlaw ka dugujε makɔnɔli  
kan.» (Zaburu 130: 5-6)*

Sufε makɔnɔlikεlaw min bε kɔnɔli kε foo ka se sɔgɔma, o ka di ne ye hali. O surasiw wala o cεw bε munumunu kogo kɔfε foo ka se sɔgɔma ma, walisa ka se ka u ka juguw bali ka fεn dɔ kε.

An bε se k'a miiri ka ye ko tuma dɔ, suu bε janya u fε hali, ani siranya b'a la. Nka o kɔnɔlikεlaw bε u jaa gεlεya ka o kε,

ani u bε jigi la ko yani sɔɔni dugu bεna jε. Mɔgɔ sii tε sigasiga ko dugujε le bε tugu suu kɔ, o cogo kelen na fana, an ma kan ka sigasiga ko sii jan banbali fana bεna tugu suu kɔ k'an to nin dugukolon kan. Tinyε do, an b'a lɔn ko nyenemaya ka gεlε tuma dɔ, nka n'an bε sini ka yelen nɔɔcɔma yera yɔɔjan, a fani jigi nyuma la, o ka k'an ka an dεmε an ka se ka lɔ ka nyε, ani ka tugu an ka sira la.

---

### 3

### Saya nyεsiran

Tinyε lo, an b'a lɔn kɔni ko saya bε nan ni siranya ye, o siranya bε juguya yεrε tuma min an b'a ye ko kojugu dɔ bε an dεndεna.

Ne y'a mεn ko farafin jamanaw dɔw la, Pasiteriw ni Mupεri nyamɔgɔw bε sanga la lon o lon ka kun kε ko SIDA le bε mɔgɔw halakira. Ayiwa, n'an bε nyenemaya yɔɔ min saya bε halakili la ten, a ka gεlεn tuma dɔ.

Nka, bana dɔrɔn le tε nan ni siranya ye. Dɔw fε, kεlε magakan de bε siranya bila u la, dɔw fε wagati yεrε cogo le nyagamina, ka kε siranya ye olugu fε. Wala dɔw fε, i n'a fɔ u y'a ye ko kɔrɔya bε sera u ma min kε, o bε siranya bila u la.

## **1. Saya kera sababu ye ka siranya min wuli mɔgɔw kan :**

Mɔgɔ bε sira tɔɔrɔ nyε ka sɔrɔ ka sa. A bε se ka siran ko ni saya sera, ale tεna a ka siginyɔgɔw ye tugu. O mɔgɔ bε sirana saya kɔfε koo nyε, fεn min bεna se ale ma saya kɔfε. An dun bεna sinsin o siranya sugu le kan, walisa ka se ka hεrε ni jigi nyuma di aw ma.

Saya kera fεn jugu ye, min bε nan ni dusukasiba ye. Nka an dun bεna ke di ka hεrε sɔrɔ nin cogo la ?

## **2. Yesu de ye suu kunuli ani nyεnεmaya ye :**

An bεna yuhana ka kitabu sura tan ni kelen sigesige ka miiri kεcogo ni kalan min Yesu y'a di tuma min a ka terice Lazari sara.

O sura bisaba ni duuru la, an b'a ye o yɔrɔ la ko «Yesu kasira.» U nana fɔ Yesu ye ko a terice saara, ani a y'a ye ko o saya kera nyεnasisi ko ye a lamini mɔgɔw fε. Fεn min ye saya dimi ye, Yesu bε o dɔn, A ye saya dimi lɔn adamadenw fε, o min bεna se bεε kelen kelen ma. Yesu fana bε hamī k'an sɔn ! Nka jigi ni dusu saloli bε bɔ min k'an ka siranya bɔ an na saya tuma la?

Yesu ye kabako kuma min fɔ, an ka o kalan sisan.

«*Ne de ye suu kunuli ni nyεnεmaya ye. Mɔgɔ min y'a jigi la ne kan, o tigi bεna nyεnεmaya, hali n'a saara.*» (Yuhana 11: 25)

**a. Sukunuli kɔrɔ n'a ka nafa ye min ye:**

Adamadenw bεε bε miiri nyεnεmaya koo la saya kɔfε, u bεε b'a lɔn nyεnεmaya bε ye saya kɔfε. Nka o bεε n'a taa, u bε u yεrε nyiniga caama ko: saya kɔfε mun le bε ye, ani cogo jumε lo an b'a ta ka se ye?

K'a sɔrɔ Yesu bε jigi kuma di mɔgɔw bεε ma o koo la. Tuma dɔ a bε kuma u fε nyεnεmaya banbali koo la, ani suu kunuli ko la fana. O kɔrɔ b'a yira ko lon dɔ, an ka niw bεna don farisogo kura la lon dɔ, ka nyεnεmaya kura sɔrɔ, o min tε ban.

**b. O suukunuli jigi sɔrɔ cogo:**

N'an laara Yesu Kirisita la, ani k'an jigi kε ale kelen ye, ko ale kelen de bε se ka nyεnεmaya kura di an ma, ani nyεnεmaya banbali, an bε se ka o suukunuli sɔrɔ.

Kamasɔrɔ, n'an laara Yesu la o cogo la, an bε se ka o jigi nin sɔrɔ ko saya kεra fεn ye an bε don a kɔnɔ ka tεmε ka taa hεrε yɔrɔ la. O la, n'an lara a la ko o koo bε ten, siranya ni hamι dusukasiw bεε bε ban. O cogo la, an bε se ka fɔ i n'a fɔ ciden poli y'a fɔ cogo min na ko: «saya i ka bagan bε min!» (1 Korentekaw 15: 55)

**c. Yesu yεrε y'a yira ko ale de ye suukunuli ye:**

Yesu ye min fɔ, kabako koo lo. A ko ale de ye nyεnεmaya ni saya kuntigi ye. O koo kɔni fɔ koo ka nɔgɔ, an bε se k'a lɔn cogo di ko A ye min fɔ ten, ko o ye tinyε ye ?

Nyeyirali fila b'an bo.

A fɔlɔ, n'an y'a file Yuhana sura tan ni kelen na, Yesu bε kabako kε ka yira ko ale ye min fɔ, o ye tinyε de ye. A y'a fɔ ka dafa ko : «*Ne de ye suukunuli ani nyenemaya ye*» A ye o fɔ min kε, a b'a fε k'a kε ka yira fana.

*«Yesu dusu kasilen ko kura, a sera kaburu ma.  
Kuluwo tun don, a da tugulen tun bε ni kabakurun  
ye. Yesu ko : Aye kabakurun bo yen.  
Su balimamuso Marte y'a fɔ a yeko : Matigi, i b'a  
sɔrɔ a suma bɔra sa. Bi ye a tile naani de ye kaburu  
kɔnɔ. Yesu y'a fɔ a ye ko : Ne m'a fɔ i ye ko  
ni i bε dannaya kε, i na Ala ka sebaaya ye wa ? U  
ye kabakurun bo yen. Yesu ye a nyε kɔrɔta san fε  
k'a fɔ ko: Ne Fa, ne bε barika da I ye ko I ye ne  
lamεn. Ne y'a dɔn ko I bε ne lamεn tuma bεε, nka  
ne ye o fɔ ne laminijama kɔsɔn, walisa u ka da a  
la ko e de ye ne ci. O kumaw fɔlen ko, a pεrεnna  
ni kanba ye ko : Lazarε, bo kεnεma. Su bɔra, a  
senw ni a bolow melekelen tun don ni fini ye,  
kunnasiri tun bε a nyεda la. Yesu y'a fɔ u ye ko : A  
y'a foni, k'a bila ka taa.» (Yuhana 11: 38-45)*

Nin cogo la lo, Lazarε min tun saara, sekɔra ka kunu tugu, k'a yira ko Yesu de ye nyenemaya ani saya ka kuntigi ye.

Ka kεnyε ni kitabu ka kumaw ye, Yesu ye nin kabako sifa saba de kε k'a to a ka baara la dugukolon kan. A b'a yira an

ma ko tinye na, Ale de ye seetigi ye nyenemaya ni saya kan, i n'a fɔ an y'a yira ka g̊eya cogo min na. A tun bε a ka kuma fɔtaw dafa ni kewalenw ye. O t̊eməni kɔ, a tun b'a fε ka t̊emə nin kabako kelenw fε, o min ye kunuli koo ye, k'an nyε sin fan wεre fε min nyɔgɔn te fana. Ani o koo bεna dafa lon do.

### **3. Matigi ka lon :**

Yesu b'a fε ka taa n'an ye, o bε min wele kitabu kɔnɔ ko «Matigi ka lon.» O ye lon ye, min Matigi Yesu bεna sεkɔ ka nan a nɔɔrɔ kɔnɔ. O don yεrε la lo suuw bεna kunu ka nii ani farisogo sɔrɔ, o kɔ n'u bεna to nyenemaya banbali la wala n'u bεna tunu ka bɔ Matigi nyε kɔrɔ pewu ka taa jahanama la. O don na lo mɔgɔw bεε bεna kunu.

Ka na se sisan ma, an kumana kunuli koo la, ani k'a yira ko jigi kuma lo. K'asɔrɔ an ye kuma dɔ fara a kan, o min ye kiri ani jahanama don ko ye. O mεn koo dun bε siranya bila mɔgɔ la.

#### **a. Jahanama koo :**

Jahanama ko b'a yira an ma ko a ka fisa an k'an jigi ke Yesu ye, kamasɔrɔ, I n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na, Yesu kelen de bε se ka sukunuli di an ma walisa an ka nyenemaya banbali sɔrɔ ni ale ye. N'o te jahanama de bεna ke yɔrɔ ye min siranya b'a la.

#### **b. Fen min bε yen saya kɔfε :**

Ka kεnyε ni kitabu ka kuma fɔ taa ye, danaba sεbε dɔrɔn de bε se ka hεrε ani jigi sɔrɔ tuma min na a bε saya daa fe.

K'an to nin koo nin nyögōn nyefε, an ka kan k'a lōn n'an ka kan ka la Yesu la.

#### **4. Yesu kununa :**

An y'a ye ka ban ko Yesu tun bε min fɔ, a tun bε kewalen fana kε k'a yira ko tinyε bε Ale ka kuma la. A ye Lazarε kunu ka bɔ suw cεmε, nka fεn wεrε fana tora, min ye a laban ye.

Yesu yεrε ma to saya hadesi kɔnɔ. A kununa, a bɔɔra saya la ka don nyεnemaya la. Jama kulu caama de ye o sereya kε. O koo nunu bεε b' a yira an na ko Yesu ye jigi layɔrɔ ye. An bε se ka danaya kε a la. O bε se k'an ka siranya ban, ani k'an dεmε ka see sɔrɔ an ka nyεnasisi koow la, ani saya siranya kan.

#### **5. Nyεnemaya min bε sɔrɔ saya kɔfε :**

Nka an bεna ke fεn min ye saya kɔfε, yala an bε se ka nyεfɔli kε o kan wa ? Nyεnemaya min bε o yɔrɔ la, ni o ni sisan taa bεε ye kelen ye, ayiwa o tε se ka ke jigi la yɔrɔ ye.

Nin sεbε kalanbagaw, aw ka jigi sɔrɔ ! An tεna sεkɔ ka nan nyεnemaya dugukolon kan, tilenbaliya ni kεlεw ni kɔrɔbɔli sifaw faara o min kan. Ayi o tε, sini ka nyεnemaya banbali bεna ke min ye, kitabu bε a fitini dɔrɔn de yira an ma, walisa an ka siranya ka ban. O la, an ka yirali kitabu kalan. Sura 21: 3-4 :

*«Ne ye kumakanba mεn ka bɔ masasigilan na,  
ko : Ala sigiso file mɔgɔw cεma ! Ale na sigi u fε, u*

*na kε a ka mɔgɔw ye, Ala yεrε na kε u fε yen ka kε  
u ka Ala ye. A na nyεjii bεε cε ka bɔ u nyε la. Saya  
tεna kε tun, su kasi fana tεna kε tun, wala kasikan  
wala dimin, k'a masɔrɔ fεn fɔlɔw tεmenna.»*

O cogo la, an bε aw jaa gεleya, walisa aw ka nyεnatɔmɔli  
nyuma kε sani saya ka se. Yesu bε jigi di anw ma, a bε nan  
ni fεrε ye min b'an ka siranya ban. O de kɔson an bε aw jaa  
gεleya walisa aw ka aw danaya bεε kε Yesu kan !

---

## 4

## Sefεnw nyεsira

### 1. «Sefεnw» kɔrɔ ye mun ye :

Ciden poli de ye nin kuma kise ta ko «sefεnw»,

Ka bɔ a ka bataki kɔnɔ, a ye o min ci Efεzikaw ma, k'a se ka  
nijuguw ni jinaw ka baara jugu bεε yira, o min bε nyataga  
sɔrɔla nin dinye kɔnɔ.

An bεε b'a lɔn ko landaw bεε la, o sefεnw nunu ye mɔgɔw  
siri ni siranya sifaw bεε ye, ani cogo bεε la.

**2. Dibinan koow ka nyeyirali :**

An bε se ka dibinan koo dɔw yira i n'a fɔ jinamoriya, ani subagaya koow, ani mɔgɔ minw b'a fε ka u ka kun koo lɔn, ani u bε suu kɔrɔw wele.

Mɔgɔw wɛrew dɔw bε ye fana, olugu dɔw bε tugu nigi fε ka joo denw dilan, ani sukɔrɔ weleli, fɔɔ u bε yεlεma ka ke o fεnw jɔnw ye. U bε siranya wele ka bila u yεre la.

**3. Dibinan koow ka kunkankoo :**

Aw minw kera an ka teriw ye, n'aw bε nin sεbε kalana, an lani b'ara ko aw bε nijuguw ka baara kεcogow lɔn. Ani aw b'a lɔn ko o dibinan koo kera ka mɔgɔ caama bila banaw ni fatɔya la. Ani o koo bεε bɔra nijuguw fε.

Ne yεre min ye mɔgɔ caama kунben dinyε kɔnɔ, min ye u kun don nin dibila koow la, ani u bεε kelen kelen y'a fɔ ne ye ko u ye siranyabaa sɔrɔ, u doni kɔ nin dibinan kow la.

**4. Kitabu bε min kalan an ye :**

Kitabu bε an bali walisa an kana an kun don dibinan kow ni sefεnw ka fanga kɔrɔ.

Ni kitabu bε an bali o koow ma, o b'a yira ko an bε ni nafa ye Ala nyε kɔrɔ, ani an bε a dusu la. Fan wɛre fε, n'an samana o koo nunu nɔfε, o de b'a yira ko an jigi te Matigi kan. Ni an samana dibi koo nɔ fε, o kɔrɔ b'a yira ko nijuguw de kera an ka baarakεnyɔgɔnw ye, o la, wajibi lo an ka kɔ sin Ala ka

yelen ma, ani ka ban Ala ka tiney n'a ka tileniya ani nyenemaya min a y'a di adamadenw bee ma.

Ka fara o kan, ni Matigi y'an bali o koow la, o koro ko a b'a fe k'an kisi gelya juguw ma.

Yala aw be son ka san fila den to a kelen na a be sirabaa cetege a kelen wa? Aw te son ka o ke! Yala aw be son ka den to a kelen na bon kon ni saa jugu ye nyogon fe wa? Wala k'a to yiri do jukoro, wara be la yoro min na wa? Aw te son ka o ke! An be kon ka an denw lasomi kojugu koo la, o te nin ye ko an b'a fe ka u bali here sorla, nka o ke kun ye ka u tanga kojugu ma.

A be o cogo la fana, anw ni Ala ce fana. A b'a lon ko dibinan koow ye kojugu ye anw ma.

O dibinan koo be se k'an nig'e a damine la, i n'a fo ko fen nyuma do. Nka a tiney ye min ye, o ye k'an halaki. O koow kekun ye min ye, o ye k'an yoro janya ni Ala ye, ani k'an ka nyenemaya cen, ani k'an ke siranya ka jon ye.

Ayiwa ni o koow be ye, ka se ka nyenasisi bila an kan, an be se ka min kolosi k'a ye mogotow fe o min sera ka horonya, ani o be o sereya bo, yala cogo be anw fe fana ka se ka horonya wa?

## 5. Yesu de bε hɔrɔyalı di :

Ala ma anw dan ko an ka nyenemaya nyenasisi kɔnɔ. A ye an dan walisa an ka se ka nyenemaya dusu diya kɔnɔ, ani hεre kɔnɔ, ka Ala ka hεre lɔn an ka ko ketaw bεε la, ani an ka miiriliw bεε la. Ayiwa n'an b'a fε ka foni ka bɔ o hakili nyagami koow la, nijuguw bε min bila an kan, an ka kan ka Ala de wele, ani a ye min ci, ni o ye Yesu Kirisita ye.

An y'a kɔlɔsi ka ye ko mɔgɔ caama bε dibi koo caama kunben, i n'a fɔ nijugu ka baara, o kama u bε boli ka taa subagaw, ni karamɔgɔw, ni yelikelaw, walisa ka se ka o koow nunu fanga cɛn u ka nyenemaya kɔnɔ. A kunangoya ye min ye, o ye ko o mɔgɔw bε dεmeli nyinina mɔgɔ minw fε, o mɔgɔw yεre de bε dusu kasi gbansan de yεrekera adamadenw kan. O la, ka boli boli mɔgɔw fε ka dεmeli nyini, o ye bɔnε yεre de ye.

Hεre ni hɔrɔyalı bε sɔrɔ Yesu Kirisita de kelenpe fε.

Nin ye kibaru duma ye ka di mɔgɔ minw bεε murukura siranya fε, ani dibi fanga digini bε minw kan. Nka u na o hɔrɔnyali ni o hεre sɔrɔ min?

### a. Yesu de ye sebaya bεε tigi ye

Wajuli kitabu naani nunu bεε bε Yesu ka baara de yira an ma. U b'a yira an na ko mɔgɔ o mɔgɔ mana tɔɔrɔ nijugu fε, a mana se Yesu fε, u bεε tun bε kɔsεgi u kεnεyalen. Aw k'a lɔn ko Yesu ye Emanuweli ye, o kɔrɔ ko «Ala b'an cεma» Ka tεmε

Yesu fe, Matigi tun be adamadenw cema. K'a sɔrɔ Ala ye sebaya bεε tigi ye!

Ala ka see tεmεna dibi fanga bεε kan, a ka fanga ka bon ni jinew taa ye, a ka bon ni sitani taa ye. An tε se k'an yεre bɔsi jugu fanga bolo, nka an be se ka Yesu wele. Ale de ye sebaya bεε tigi ye, a ye se sɔrɔ dibi fanga bεε kan. A be se ka dibi fanga kεlε k'a bɔ an ka nyenemaya la, ani ka hεre di an ma.

K'an jigi la Yesu kan, o dɔrɔn b'a bɔ wa? Fen wεre te o kɔ fe ka kε wa?

### b. Nimisali:

An ka kewali kitabu yɔrɔ dɔ kalan:

*«Minnu kera dannabaaw ye, olu caman tun be na ka jɔ u ka ko kelenw la jama nyε na. Dɔnbaayakεla caman nana ni u ka sebenw ye ka u jeni mɔgɔw bεε nyε na. O kitabuw sɔngɔ jatelen tun be warije waa biduuru bɔ. O cogo la Matigi ka kuma jenseenna ni fanga ye ka a ka sebaaya jira.»*  
(Kewalen 19: 18-20)

O koo nunu bεε tun kera Efεzi jamana la. O dugu kɔnɔ, joo koo, ni jinamoriya, ni subagaya koo tun cayara foo ka tεmε. K'a sɔrɔ, an b'a ye nin yɔrɔ la ko danabaw dɔw tun b'a fe ka u ka nyenemaya yεlεma. U banna u ka subagaya koo la mɔgɔw bεε nyε na. Fen o fen tun be u bolo, ni o fen tun be u

jɛn dibi koo la, u banna o fɛnw bɛɛ la. An m'an kan ka nyinɛ min kɔ, o ye ko o fɛnw sɔngɔw tun ka gelen kosebɛ.

O mɔgɔw ye u ka nyenemaya n'u ka kɛcogow yelema. U sɔnna ko Matigi Yesu ka kɛ u ka kuntigi kura ye. U banna nijuguw ka dɛmeli ma, ani ka u yere kalifa Yesu ma.

K'a sɔrɔ o danabaw tun bɛ o dugu kɔnɔ, nijuguw bɛ o min na fana. Yala ciden Poli ye ladili di u ma walisa u ka se ka see sɔrɔ jinaw ka fanga kan wa?

### c. Ala ka kɛlɛkɛ minaw koo:

*«O bɛɛ kɔ, a ye aw barika bonya Matig ni a ka sebaaya fangama la. A ye Ala ka kɛlɛkɛ minenw bɛɛ don aw la, walisa aw ka se ka jɔ ka sitanɛ ka nanbaraw kunben. Katuguni an ni minnu bɛ kɛlɛ kɛ, o te Hadamadenw ye, nka o ye kuntigibaw ni fangatiw ni nin dinye dibima kunna sigibaaw ye, ani sankolo yɔrɔw la jinew. O de kɔson a ye Ala ka kɛlɛkɛ minenw bɛ ta, walisa aw ka se ka kɛlɛ kɛ don jugu la, ani aw selen kɔ u bɛɛ la, aw jɔlen ka se ka to.» (Efεzikaw 6: 10-13)*

Poli bɛ kumana ko an ka Ala ka kɛlɛkɛ minenw bɛɛ ta, kamasɔrɔ an ka kan ka fanga sɔrɔ ka bɔ Matigi la, an ka kan k'an jigi la a kan ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan. Ka la a ka kuma n'a ka tinye la, ka jigi la a ka kisili n'a ka tileniya kan. An ka la kibaru duma la. N'an ye an ka jigi la o fɛn nunu bɛɛ kan, an bɛna ye ko Matigi bɛna an mara, ani ka janto an na, hali ni dibi fanga

y'an lamini. A bëna an mara, o dɔrɔn tε, a bëna a ka hεrε di an ma, ani an bëna ye ko an ka siranya banna.

---

## 5

## Ala Nyεsiran

Mɔgɔ ka kan ka siran Ala nyε wa?

A fila bεε bε ye! An bε dɔw nyɔti u bε siran Matigi ka kiri don nyε. Ani ka fɔ dɔw ye ko Ala b'a fε ka u ka siranya bεε ban.

Ka se ka nyεfɔli kε o koo fila nin na, an ka yɔrɔ fila kalan ka bɔ kitabu kɔnɔ. Yɔrɔ fɔlɔ bε sɔrɔ Luka ka kitabu kɔnɔ, ani a filanan bε sɔrɔ Yuhana la.

*«Ne teriw, ne b'a fɔ aw ye ko, minnu bε mɔgɔ farikolo faga ni u tε se ka foyi kε o kɔ, aw kana siran olu nyε. Aw ka kan ka siran min nyε, ne bε o jira aw la. Fanga bε Ala min fε ka mɔgɔ faga, o kɔ k'a ni fili jahanama kɔnɔ, a ye sira o de nyε. ɔwɔ, ne b'a fɔ aw ye, a ye sira o de nyε.»* (Luc 12: 4-5)

Yesu de ye nin kumaw fɔ. A bε an wele ka bɔ o kuma fε, ko an ka siran Ala nyε. Ani a b'a yira an ma, fεn min ye a kun ye.

«Siran tε kanuya la, nka kanuya dafalen bε siran  
gεn ka bɔ yen, k'a masɔrɔ tɔɔrɔ bε siran fε. Min bε  
siran, o ma dafa kanuya la.» (1Yuhana 4: 18)

Ka tεmε ni sura labanw la, ciden Yuhana bε kuma na a ka danaba sεbεw fε. A b'a fɔɔra u ye ni jaagεlεya ye ko siranya man kan ka u minε, ka u to Ala bolo. N'o tε, a bε se ka kε barinan koo ye ka u ni Ala ka jεnyugɔnɔya cεn.

O la, an ye yɔɔrɔ fɔɔlɔ min kalan, Yesu tun bε kumana mɔgɔ min tun banna ka danaya kε, mɔgɔ minw tun banna a la, wala cεw wala muso minw Yesu ka koo tε foyi ye u fε. O mɔgɔ sifaw bε siran fεn bεε nyε.

Ayiwa mun na Yesu bε mɔgɔ dɔw wele ko u ka siran Ala nyε? O ye barina koo ye. Tinyε tε wa! Matigi fani lo ni makari ye, ani a bε kuma an fε ka tεmε a ka kanuya barika la.

### **1. Ka siran Matigi nyε :**

Nin kumaw min Yesu y'a fɔ ko an ka siran Ala nyε ale min bε se k'an fili jahanama la, a ye o fɔ a ka kanuya de barika la. An kɔn na ka fɔ nin sεbε la ko siran bε se ka kε an bε kɔrɔsili don gεlεya nataw dɔw la, wala siranya bε se ka kε an bε miiri nyuma dɔ ta tuma min an bε gεlεyaw dɔ nya fε. Den min t'a lɔn ko saa ka baga bε se k'a faga, ale den sugu bε se k'a madon saa la, a tε siran. K'a sɔrɔ mɔgɔ kɔrɔba min b'a lɔn ko kojugu lo, ale bεna boli saa nyε.

Ayiwa, Yesu tun b'a fε a ka lamənikəlaw k'a kojugu yɔrɔ famu, wala u hakili tun tε kojugu min na.

O de y'a to Yesu kumana Ala ka kiri koo la, ani jahanama koo la. Fεn fila bε yen min bε siranya di mɔgɔ ma.

Mɔgɔ dɔ bε nyɛnɛmaya i n'a fɔ o koo fila tε nyɛnɛmaya kɔnɔ. K'a sɔrɔ Ala yεrε de ye kiritigela tileni ye. Anw adamadenw tileni tε, ani Ala bε min nyinina an fε, an tε se ka kε ten ka ye. Banbali min kera Kiritigela ye, k'a to a ka masaya kiritigε yɔrɔ la, mɔgɔ o mɔgɔ min m'a jigi la Yesu Kirisita kan, «kiri» bεna ben olugu kan. Olugu bεna taa jahanama la. Yesu y'a fɔ ko o yɔrɔ, nyin nyimi ni kasi de bε o yɔrɔ la. Tun k'a lon banbali de bε o yɔrɔ la. (Matiyo 22: 13)

Nin koo bεε fɔ kun tε Yesu fε ka an siran, nka a y'a fɔ jango mɔgɔ minw datugura tulogεlεya fε, u ka nin kuma siranya kuma mεn, ani ka bɔ u ka tulogεlεya la, ani ka nyɛnɛmaya. Ani u ka u ka danaya bila Yesu la, ale kelenpe min bε se k'an kisi o sini ka halakili fε.

Aw min ye nin sεbε kalanbagaw ye, ni nin sεbε ye siranya bila aw la, an bε aw jaa gεlεya ko aw ka dogoyɔrɔ yaala Yesu Kirisita fε, walisa aw ka se ka kisi jahanama ma.

Yesu ka kuma b'a to an bε janto sini ka kojugu ma, a t'a fε an ka nyɛnɛmaya siranya kɔnɔ, a b'a fε k'an kisi, ani k'an bɔ siranya la k'an don hεrε ni dusu suma kɔnɔ. Nin miirili b'an

sama ka don yɔrc filana min an y'a kalan, o yɔrc min ciden poli b'a fɔ ko «*Ala ye kanuya ye*» ani a sinsini bε o la caama.

## **2. Ala ye kanuya ye :**

Yuhana y'a yira ko Ala ye a ka kanuya yira, k'a dence Yesu ci nin dinye kɔnɔ i n'a fɔ saraka an ka jurumu kɔsɔn, walisa ka se ka nyenemaya di an ma, o nyenemaya b'a to an bε Ala lɔn ani ka taama n'a ye jenyogɔnya nyuma na. Yesu ye nyenemaya banbali di an ma, ani jigi ko an bεna kunu ka bɔ suw cεma.

Ka kenyε ni kitabu ka ka kuma ye, minw bε cεlabεni nyini ni Ala ye, ani ka la Yesu ka sarakali koo la, olugu bε yεlεma ka kε Ala denw ye. Ala bε kε u ka faa ye, o Faa nyuma ye min fani lo kanuya la. Ka kenyε ni ciden Yuhana ka fɔtaa ye, jenyogɔnya min bε danaba ni Faa Ala cε, siranya sii m'an kan ka sigi yɔrc sɔrc danaba la tugu.

### **a. Yala danaba bε se ka siran Ala nyε fana wa ?**

An bεε b'a lon ko siranya koo kɔni bε fan bεε la. Mɔgɔw dɔ kɔgɔra u ka landaw dɔw bolo, ani o landa ka koo kεcogo tun bε siranya di u ma kosebε. Dɔw toora siranya banbali la, ani o bɔɔra u face wolo ka fariya kɔsɔn. Ani bi u kεra danabaw ye, ka sɔrc u face wolo ka siranya cogo bε u dusukun na tugu.

An mako bε ka kitabu famu kosebε. An bεε mako bε ka Ala lɔn i n'a fɔ an Faa. K'a masɔrc an b'a fε k'a ka kanuya minε ani ka se ka nyenemaya a ka yelen kɔnɔ.

**b. Nka, k'an to danaya la, n'an ye filili baa ke, yala an man kan ka siran Ala nyε wa ?**

Ni o seera kɔni, an ka kan k'a lɔn ko Ala bεna an nyεgi. Ni Ala ko a bε danaba nyεgi, o ye ka A ka kanuya yira o danaba la. Face nyumaw bεε bε u denw nyεgi k'a u kolo, walisa o den ka se ka lamo ka ke mɔgɔ nyεnεma ye dinyε kɔnɔ, ani ka o den tanga a yεre ka nyεnεma halaki koo ma. Danaba ni Ala fana bε ten. Ala bε an kolo walisa ka se k'an kisi kunkanko jugu ma, ani k'an dεmε walisa an ka kɔgɔ danaya la, ani an cogo ka bɔ Yesu Kirisita ma

A ka di Ala ye ni a ye a ka denw ye u bε nisɔndiyara kanuya kɔnɔ. Ani ni Ala b'a fε an ka kamineli ke ale fε kanuya barika la, a b'a fε an ka baara ke Ale ye fana, ani an ka taama ka tugu ale kɔ, o kana ke ni siranya ye. K'a masɔrɔ Ala b'a fε ka anw ni ale cε ka siranya bεε gbεn ka bɔ ye. Nka A bε se ka o ke, n'a ya sɔrɔ ko an lani b'a ra ko Ala ye an kanu kosebe.

N'aw mako b'ala a be se ka weeleli ke Paster KAMBOU

Félix fε:

Telefɔni: + 226 76 03 19 06

Watts up: + 226 70 81 82 80

Email: [fxkambou@gmail.com](mailto:fxkambou@gmail.com)